



REGIONALNI CENTAR TUZLA

Broj: 02/5-1/IV-07-1-1-3/10

Tuzla, 09.07.2025. godine

Na osnovu člana 7., stav (1), tačka h) i člana 22., stav (1), tačka l) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05), te člana 5., stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05 i 62/11), rješavajući po službenoj dužnosti u postupku prinudne naplate duga po osnovu indirektnih poreza od dužnika RUDARINVEST d.o.o. iz Banovića, Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla donosi

R J E Š E N J E

1. Ukida se posebna šema dužnika za naplatu PDV-a uvedena poreskom obvezniku RUDARINVEST d.o.o. iz Banovića, ID broj 209485740008, rješenjem broj 02/6-1/II-07-1-1-2/10 od 05.01.2011. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 7/11).
2. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu pri Regionalnom centru Tuzla, rješenjem broj 02/6-1/II-07-1-1-2/10 od 05.01.2011. godine, uvela je posebnu šemu za naplatu duga po osnovu PDV-a dužnika RUDARINVEST d.o.o. iz Gračanice, saglasno odredbama člana 66., stav (3) Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 09/05, 35/05, 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25) i člana 127., stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17, 44/20, 47/22, 87/22, 62/23 i 25/25).

Uvidom u službenu evidenciju Uprave za indirektno oporezivanje na dan donošenja ovog rješenja, utvrđeno je da ne postoje uplate po posebnoj šemi dužnika, odnosno da se nije poštovala posebna šema dužnika i da su se stekli uslovi za ukidanje iste. Iz tog razloga, a na osnovu člana 130. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i člana 10. Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika („Službeni glasnik BiH“, broj 35/08), odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Odredbom člana 137., stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05 i 100/13) propisano je da žalba na rješenje koje donese UIO ne odlaže izvršenje rješenja. Shodno odredbama člana 130., stav (2) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i člana 10., stav (2) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika, ovo rješenje će biti objavljeno na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, a obavijest o ukidanju istog u Službenom glasniku BiH.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba prvostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, predajom na Pisarnicu Regionalnog centra Tuzla ili putem pošte. U skladu sa članom 12. Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), žalba izjavljena na odluke donijete u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježe plaćanju takse.

ŠEF GRUPE ZA PRINUDNU NAPLATU

Dostaviti:

1. Dužniku - web objava
2. Grupa za reviziju i kontrolu, RC Tuzla
3. Sektor za poslovne usluge, Odsjek za prinudnu naplatu
4. 02/5-1/IV


Suzana Kerošević